

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

KLASA 45 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 15. SEPTEMBRA 1929.

PATENTNI SPIS BR. 6345.

Hienrich Trauner, pčelar, Trohsdorf kod Wiener-Neustadta.

Pčelinja košnica.

Prijava od 1. juna 1928.

Važi od 1. aprila 1929.



Pravo prvenstva od 2. juna 1927. (Austrija).

Predmet predležećeg pronalaska tvori pčelinja košnica takove vrsti, kod koje se nalaze više, jedna povrh druge smještenih etaža, koje se pomoću medjustijena, koje se dadu umetnuti, mogu razdijeliti u pojedinačne prostore. Pronalazak imade svrhu, da izgradi takovu pčelinju košnicu, da se ista za vrijeme četiriju godišnjih doba pomoću nekih ručnih držaka dade prilagoditi svakodnevnim zahtjevima, koji odgovaraju umnoženju jaja, prezimljenju, naseljivanju sa više pčelinjih rodova itd. — Naročito ona valja da pruža mogućnost, da u dvjema takozvanim zimskim prostorima, koji se mogu toplo držati, mogu dva pčelinja roda prezimeti i da kadkad pripusti naseljivanje do četiri pčelinja roda, koji se zatim lako dadu premjestiti u druge košnice. U tu svrhu stoje prema pronalašku sva dva, umetnućem jedne medjustijene u gornjoj etaži stvorena prostora, sa dva dolnja, isto tako umetnućem jedne medjustijene u prvoj etaži stvorena prostora, u vezi pomoću raspore, koji su blizu postranih stijena škrinje predviđeni u medjupodu, koji se raspori dadu prekriti pomoću posmičnih letvica. Nadalje su u obim etažama predviđene uletne rupe, koje vode do svakog od četiri prostora i koje kod umetnutih posmičnih letvica pčelama od četiri raznih rodova omogućuju pristup do četiri potpuno medjusobno odijeljenih prostora. Na drugu etažu nasadjeni prostor za med rastavljen je od te etaže pomoću jedne dvodjelne pregratne rešetke,



koja, pošto gornja etaža iz razloga sačuvanja topline u zimi nema nikakova vratu, omogućuje umetnuće gornje medjustijene kroz jedan raspor odzgor i čiji se dijelovi u svrhu umnožanja ploda od vremena do vremena dadu potpuno odstraniti, u svrhu, da se i kraljici omogući pristup gore. U dolnjoj etaži smješteni su okviri za sače u jednoj kliznici, čija jedna poprečna letvica u umetnutom stanju naliže nasuprot dolnjim uletnim rupama i tako pruža uspješnu zaštitu protiv razbojničkih provalnika.

Nacrt prikazuje jedan primjer izvedbe pčelinje košnice prema pronalasku te pokazuje Fig. 1 poprečni presjek kroz košnicu, Fig. 2 pogled na prednju stijenu, Fig. 3 uzdužni presjek, Fig. 4 pogled na stražnju stijenu, Fig. 5 pregratnu rešetku, koja dijeli zimske prostore od ormara prostora za med, Fig. 6 medjudno, koje dijeli obje etaže, sa posmičnim letvicama, Fig. 7 kliznici za okvire za sače prve etaže, Fig. 8 provodnu letvicu.



Pčelinja košnica prema predležećem pronalašku sastoji se po svojoj izgradnji iz jednog prizmatičnog ormara A i dvaju na nj postavljenih nastavaka B i C, od kojih se potonji pomoću poklopca 1 dade zatvoriti. Opar A je pomoću jednog čvrsto namještenog medjudna 2 razdijeljen u dvije etaže E i F. Obje etaže E i F dadu se tada već prema potrebi pomoću umetnih medjustijena 3 i 4 dalje razdijeliti u po dva daljnja prostora, a, b, c, d.



Ad patent broj 6345.



REC joint insisq bA






Fig. 6




Fig. 7




Fig. 5 25
18




Fig. 8

